



Mr. Amrudin Hajrić

Ime i prezime

Amrudin Hajrić

E-mail adresa i kontakt telefon

E-mail: amko_h@yahoo.com

tel: 387 33 232 - 982

fax: 387 33 232 - 981

Mesto i godina rođenja

Rođen 05. 06. 1975. u Travniku.

Obrazovanje

- Osnovnu školu završio u Novom Travniku.
- Od 1990. god. pohađa Gazi Husrev-begovu Medresu u Sarajevu koju, obzirom na ratne okolnosti, završava 1995. god.
- Studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu od 1997. god. gdje je i diplomirao u februaru 2002. godine.
- Postdiplomski studij iz arapskog jezika (2004 – 2006) završio na univerzitetu Muhammed V u Rabatu (Maroko). Magistarski rad urađen na temu: *Izučavanje arapskog jezika na sarajevskom univerzitetu u BiH (realnost i perspektive)*.
- U zvanje višeg asistenta unaprijeđen na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 10. 07. 2007. godine.
- Doktorski rad na temu *Kur'an kao standard arapskog jezika* prijavio sam na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u decembru 2007. godine, i isti odbranio 19. oktobra 2011. godine.

Sadašnja pozicija na FIN-a

Viši asistent na predmetu *Arapski jezik i književnost*.

Predmeti na kojima ste angažirani

Arapski jezik

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama

- Stručni seminar u oblasti arapskog jezika u arganizaciji ISESCO-a (Islamska organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu), Sarajevo, 07 – 10 april 2004.
- Stručni seminar u oblasti arapskog jezika u arganizaciji ISESCO-a (Islamska organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu), Sarajevo, 05 – 10 juli 2004.

Oblasti naučnog interesiranja

Arapski jezik i književnost, opća lingvistika

Objavljeni radovi

1. *Diglosija u arapskom jeziku*, Novi horizonti br. 65., Zenica, januar 2005.
2. *El-Halil b. Ahmed i prvi arapski rječnik*, Zbornik radova FIN-a br. 9., Sarajevo 2004.
3. *Stasavanje arapskog pisma*, Glasnik Rijaseta islamske zajednice br. 11/12., Sarajevo, novembar-decembar 2004.
4. *Višjejezičnost: pozitivni i negativni aspekti*, Zbornik radova FIN-a br. 10., Sarajevo 2005.
5. *Arapski jezik u BiH danas*, Zbornik radova FIN-a br. 12., Sarajevo 2007.
6. *(Ne)opravdanost termina semitski kao odrednice za skupinu naroda i jezika*, Znakovi vremena br. 35/36., Sarajevo 2007.
7. *Najstariji semitski jezik*, Zbornik radova FIN-a br. 14., Sarajevo 2010.
8. *Neka semantička pomjeranja u arapskom jeziku*, Znakovi vremena br. 51., Sarajevo 2011.
9. *Abu Ali al-Qali – endeluski leksikograf*, Zbornik radova FIN-a br. 15., Sarajevo 2011.
10. *Doprinos perzijskih autora razvoju arapske leksikografije*, Beharistan – časopis za iranistiku i islamsku kulturu br. 16., Sarajevo, jesen/zima 2011.

Prikazi

1. *Prijevod četiri Mahfuzova romana*, Preporod, Sarajevo, septembar 2006., br. 18-836. (radni naslov teksta ocjene prijevoda 4 romana egipatskog nobelovca Nedžiba Mahfuz, u izdanju TDK Šahinpašić i prijevodnom radu Mehmeda Kice, i to: *Kvart Han al-Halili, Novi Kairo, Pansion Miramar i Lopov i psi*).
2. Jusuf Ramić, *Moderna arapska književnost - Uticaj jedne porodice na očuvanje arapskog književnog jezika*, Prijevod s arapskog jezika: Mehmed Kico, prikaz u: Muallim, br. 20., Sarajevo, decembar 2004.
3. Mehmed Kico, *Pogled u život i djelo Nedžiba Mahfuz, prikaz u: Muallim, br. 28., Sarajevo, decembar 2006.*
4. *Još tri romana Nedžiba Mahfuz, Znakovi vremena, br. 41/42., Sarajevo 2008.* (radni naslov teksta ocjene prijevoda 3 romana egipatskog nobelovca Nedžiba Mahfuz, u izdanju TDK Šahinpašić i prijevodnom radu Mehmeda Kice, i to: *Ljubav na kiši, Poštovani Gospodin i Ogledala*).

Prevedeni radovi

1. Abdulaziz b. Osman el-Tuvejdžeri, *Sukob civilizacija s islamskog stanovišta*, Glasnik Rijaseta islamske zajednice, Br. 11-12., Sarajevo, novembar-decembar 2005.
2. Muhammed Munir Mursi, *Odgoj djeteta u islamu*, Glasnik Rijaseta islamske zajednice, br. 9-10., Sarajevo, septembar-oktobar 2007.
3. Ahmed Smajlović, *Orijentalizam i kolonijalizam*, Znakovi vremena, br. 35/36., Sarajevo 2007.

Ažurirano: 11.01.2012.